



Broj: 02-50-6-16-31/17

Sarajevo, 20. 7. 2017.

**PREDSTAVNIČKI DOM  
PARLAMENTARNE SKUPŠTINE  
BOSNE I HERCEGOVINE**

**n/r Šefika Džaferovića, predsjedavajućeg**

BOSNA I HERCEGOVINA  
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE  
SARAJEVO

PRIMLIENO: 25-07-2017			
Organizacione jedinice	Klasifikaciona oznaka	Redni broj	Broj priloga
01-	02-1-	1133/17	

1400  
B

Na 31. sjednici, održanoj 19.7.2017., Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH usvojio je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine po hitnom postupku, u skladu s članom 124. Poslovnika Doma naroda, čiji su predlagачи delegati: Ljilja Zovko, Bariša Čolak, Zdenka Džambas, Martin Raguž i Mario Karamatić, zakon broj: 02-02-1-1133/17, od 28.4.2017.

U skladu s članom 119. stav (1) Poslovnika Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 58/14, 88/15, 96/15 i 53/16), u prilogu Vam dostavljam navedeni prijedlog zakona radi razmatranja i usvajanja.

U skladu sa zaključkom Doma naroda, predlažemo razmatranje Prijedloga zakona **po hitnom zakonodavnom postupku**, u skladu s članom 133. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH.

S poštovanjem,



**Prilog:**

- tekst Prijedloga zakona na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku

**Dostaviti:**

- naslovu
- a/a

## Prijedlog

Na osnovu člana IV. 4. a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, na \_\_\_ sjednici Predstavničkog doma, održanoj \_\_\_ .2017. godine, i na \_\_\_ sjednici Doma naroda, održanoj \_\_\_ .2017. godine, usvojila je

### ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE

#### Član 1.

U Izbornom zakonu Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14 i 31/16) u Poglavlju 8 Predsjedništvo Bosne i Hercegovine član 8.1 mijenja se i glasi:

#### „Član 8.1

- (1) Članove Predsjedništva Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Predsjedništvo BiH) koji se neposredno biraju s teritorije Federacije Bosne i Hercegovine - jednog Bošnjaka i jednog Hrvata - biraju birači upisani u Centralni birački spisak za glasanje u Federaciji Bosne i Hercegovine. Birač upisan u Centralni birački spisak za glasanje u Federaciji Bosne i Hercegovine može glasati ili za Bošnjaka ili za Hrvata, ali ne za oba.
- (2) Za potrebe izbora članova Predsjedništva BiH koji se neposredno biraju s teritorije Federacije Bosne i Hercegovine formiraju se tri ad hoc izborna područja: A, B i C.  
U izbornu područje A ubrajaju se sve osnovne izborne jedinice u kojima, prema podacima s posljednjeg popisa stanovništva, živi više od 2/3 bošnjačkog naroda.  
U izbornu područje B ubrajaju se sve osnovne izborne jedinice u kojima, prema podacima s posljednjeg popisa stanovništva, živi više od 2/3 hrvatskog naroda.  
Sve ostale osnovne izborne jedinice ubrajaju se u izbornu područje C.  
Do provođenja novog popisa utvrđuje se sastav izbornih ad hoc područja A, B i C na sljedeći način:
  - a) izbornu područje A sastoji se od osnovnih izbornih jedinica: Novi Grad Sarajevo, Novo Sarajevo, Centar Sarajevo, Stari Grad Sarajevo, Ilidža, Ilijaš, Vogošća, Hadžići, Trnovo (FBiH), Tuzla, Živinice, Srebrenik, Lukavac, Gradačac, Čelić, Banovići, Gračanica, Kladanj, Kalesija, Dobož-Istok, Teočak, Sapna, Zenica, Kakanj, Maglaj, Tešanj, Zavidovići, Visoko, Breza, Olovo, Dobož-Jug, Bihać, Sanski Most, Velika Kladuša, Cazin, Bosanska Krupa, Ključ, Bužim, Konjic, Jablanica, Bugojno, Donji Vakuf, Goražde, Pale (FBiH) i Foča (FBiH);
  - b) izbornu područje B sastoji se od osnovnih izbornih jedinica: Široki Brijeg, Ljubuški, Posušje, Grude, Livno, Tomislav-Grad, Kupres, Čapljina, Čitluk, Prozor-Rama, Neum, Ravno, Orašje, Domaljevac-Šamac, Kreševo, Dobretići i Usora;
  - c) izbornu područje C sastoji se od osnovnih izbornih jedinica: Grad Mostar, Stolac,

Travnik, Vitez, Jajce, Kiseljak, Novi Travnik, Busovača, Gornji Vakuf-Uskoplje, Fojnica, Odžak, Žepče, Vareš, Glamoč, Drvar, Bosansko Grahovo, Bosanski Petrovac i Brčko Distrikt - opcija FBiH.

- (3) Za člana Predsjedništva BiH izabran je Bošnjak koji je osvojio najveći broj glasova među bošnjačkim kandidatima uz uslov da je u području koje se sastoji od ad hoc izbornih područja A i C osvojio veći broj glasova nego u području koje se sastoji od ad hoc izbornih područja B i C. Ako kandidat koji je osvojio najveći broj glasova ne ispunjava navedeni uslov, uzima se sljedeći kandidat s liste bošnjačkih kandidata po broju glasova i tako do kraja liste dok se ne pronade kandidat koji ispunjava uslov. Ako nijedan bošnjački kandidat ne ispunjava navedeni uslov, izabran je kandidat koji je osvojio najveći broj glasova.
- (4) Za člana Predsjedništva BiH izabran je Hrvat koji je osvojio najveći broj glasova među hrvatskim kandidatima uz uslov da je u području koje se sastoji od ad hoc izbornih područja B i C osvojio veći broj glasova nego u području koje se sastoji od ad hoc izbornih područja A i C. Ako kandidat koji je osvojio najveći broj glasova ne ispunjava navedeni uslov, uzima se sljedeći kandidat s liste hrvatskih kandidata po broju glasova i tako do kraja liste dok se ne pronade kandidat koji ispunjava uslov. Ako nijedan hrvatski kandidat ne ispunjava navedeni uslov, izabran je kandidat koji je osvojio najveći broj glasova.
- (5) Člana Predsjedništva BiH koji se neposredno bira s teritorije Republike Srpske - jednog Srbina - biraju birači upisani u Centralni birački spisak za glasanje u Republici Srpskoj. Izabran je kandidat koji dobije najveći broj glasova.
- (6) Mandat članova Predsjedništva BiH traje četiri godine.”

### **Član 2.**

U Potpoglavlju B član 10.12. stav (2) rečenica:

„Svacom konstitutivnom narodu daje se jedno mjesto u svakom kantonu.“  
briše se.

### **Član 3.**

U Poglavlju 19 Grad Mostar član 19.2 mijenja se i glasi:

### **„Član 19.2**

- (1) Gradsko vijeće Grada Mostara sastoji se od 35 vijećnika koje neposredno biraju birači koji su upisani u Centralni birački spisak za glasanje na teritoriji cijelog područja Grada Mostara.
- (2) Određeni broj vijećnika bira se iz višečlanih izbornih jedinica prema formuli proporcionalne zastupljenosti, iz člana 9.5 ovog zakona. Kompenzacijski mandati dodjeljuju se s teritorije cijelog područja Grada Mostara kao cjeline, u skladu s članom 9.6 ovog zakona.
- (3) Najmanje četiri člana svakog konstitutivnog naroda i jedan pripadnik ostalih bit će zastupljeni u Gradskom vijeću.
- (4) Birač ima jedan glasački listić za mandate proporcionalne zastupljenosti u višečlanim izbornim jedinicama za koje je birač upisan u Centralni birački spisak. Ovaj glasački listić uzima se u obzir i za raspodjelu kompenzacijskih mandata u skladu s članom 10.5 ovog zakona.“

#### **Član 4.**

Iza člana 19.3 dodaje se član 19.3a koji glasi:

#### **„Član 19.3a**

- (1) Od 35 mandata za Gradsko vijeće Grada Mostara, između 23% i 27% su kompenzacijski mandati. Preostali mandati raspodjeljuju se u višečlanim izbornim jedinicama.
- (2) Ukupno je pet višečlanih izbornih jedinica, i to:
  - 1) prva izborna jedinica koju čini Gradsko područje I. i sastoji se od teritorija bivših gradskih područja Jugozapad, Stari Grad i Centralna zona;
  - 2) druga izborna jedinica koju čini Gradsko područje II. i sastoji se od teritorije bivšeg Gradskog područja Zapad;
  - 3) treća izborna jedinica koju čini Gradsko područje III. i sastoji se od teritorije bivšeg Gradskog područja Jug;
  - 4) četvrta izborna jedinica koju čini Gradsko područje IV. i sastoji se od teritorije bivšeg Gradskog područja Jugoistok;
  - 5) peta izborna jedinica koju čini Gradsko područje V. i sastoji se od teritorije bivšeg Gradskog područja Sjever.
- (3) Broj mandata za izbornu jedinicu utvrđuje se na sljedeći način: broj birača upisanih u Centralni birački spisak za Gradsko vijeće Grada Mostara, koje je utvrdila Centralna izborna komisija BiH, dijeli se s ukupnim brojem mandata koji se raspodjeljuju u izbornim jedinicama. Kako bi se utvrdio broj mandata koji pripadaju jednoj izornoj jedinici, dijeli se broj birača upisanih u Centralni birački spisak za tu izbornu jedinicu s količnikom koji je dobiven u prethodnoj podjeli. Mandati koji se ne mogu raspodijeliti na osnovu cijelih brojeva raspodjeljuju se izbornim jedinicama na osnovu najvećeg decimalnog ostatka.“

#### **Član 5.**

Član 19.4 mijenja se i glasi:

#### **„Član 19.4**

- (1) Od 35 članova Gradskog vijeća, koje neposredno biraju birači upisani u Centralni birački spisak, 26 se bira iz pet višečlanih izbornih jedinica iz člana 19.3a, a devet su kompenzacijski mandati izabrani s teritorije Grada Mostara kao cjeline.
- (2) Ovi mandati raspodjeljuju se u skladu s čl. od 9.5 do 9.8 ovog zakona.
- (3) Iz višečlanih izbornih jedinica za Gradsko vijeće Grada Mostara 26 mandata raspodjeljuje se na sljedeći način:
  - prva izborna jedinica bira 14 članova;
  - druga izborna jedinica bira pet članova;
  - treća izborna jedinica bira dva člana;
  - četvrta izborna jedinica bira dva člana;
  - peta izborna jedinica bira tri člana Gradskog vijeća Grada Mostara.

- (4) Nijedan od konstitutivnih naroda, niti iz grupe ostalih, ne mogu imati više od 15 svojih predstavnika u Gradskom vijeću.“

#### **Član 6.**

Član 19.5 mijenja se i glasi:

#### **„Član 19.5**

- (1) Političke stranke, koalicije i nezavisni kandidati koji su ovjereni u skladu s odredbama ovog zakona mogu se kandidirati za izbore u izbornoj jedinici.  
(2) Svaki nezavisni kandidat za mandat u izbornoj jedinici kandidira se na jednoj kandidatskoj listi.“

#### **Član 7.**

Član 19.6 mijenja se i glasi:

#### **„Član 19.6**

U svakoj višečlanoj izbornoj jedinici mandati se raspodjeljuju prema formuli iz člana 9.5 ovog zakona.“

#### **Član 8.**

Član 19.7 mijenja se i glasi:

#### **„Član 19.7**

- (1) Kompenzacijski mandati dodjeljuju se prema formuli iz člana 9.6 ovog zakona.  
(2) Kompenzacijski mandat, koji je osvojila politička stranka ili koalicija, u skladu s članom 10.5 ovog zakona, raspodjeljuje se jedan po jedan neizabranim kandidatima na kandidatskoj listi političke stranke ili koalicije za kompenzacijske mandate, počevši od vrha liste, sve dok se svi mandati ne raspodijele ili dok se lista ne iscrpi.  
(3) Ako svaki od konstitutivnih naroda ne osvoji minimalan broj od četiri mandata ili ne bude izabran makar jedan vijećnik iz reda ostalih, naknadni kompenzacijski mandat dodjeljuje se kandidatu relevantnog naroda ili iz reda ostalih s kompenzacijske liste političke stranke ili koalicije koja je osvojila najveći broj glasova i koja na listi ima još kvalificiranih kandidata iz relevantnog konstitutivnog naroda ili iz reda ostalih.  
(4) Ako politička stranka ili koalicija na svojoj kompenzacijskoj listi nema dovoljno kvalificiranih kandidata iz relevantnog konstitutivnog naroda ili iz reda ostalih da popuni mjesta koja su joj dodijeljena, mandat se prenosi na listu stranke ili koalicije koja je osvojila najveći broj glasova i koja ima još takvih kandidata na svojoj kompenzacijskoj listi. Ako na bilo kojoj kompenzacijskoj listi nema kandidata iz relevantnog konstitutivnog naroda ili iz reda ostalih, mjesto se prenosi na listu stranke ili koalicije koja je osvojila najveći broj glasova i koja ima još takvih kandidata na drugoj listi, u skladu s članom 9.8 stav (2) ovog zakona.“

## **Član 9.**

Iza člana 19.7 dodaje se član 19.7a koji glasi:

### **„Član 19.7a**

(1) Ako se prilikom raspodjele, u skladu s čl. 10.4, 10.5 i 10.6 ovog zakona, dobiju identični količnici, mandat se dodjeljuje žrijebom.

(2) Mandati koje lista dobije raspodjeljuju se među kandidatima s liste na način utvrđen u članu 9.8 stav (2) ovog zakona.

(3) Ako politička stranka ili koalicija nema na listi dovoljno kandidata da popuni mjesta koja su joj dodijeljena, mandati se prenose na kandidatske liste te političke stranke ili koalicije u drugoj izbornoj jedinici, u skladu s postupkom iz člana 9.7 ovog zakona.“

## **Član 10.**

Iza člana 19.7a dodaje se član 19.7b koji glasi:

### **„Član 19.7b**

(1) Ako mandat izabranog nezavisnog kandidata prestane u skladu s odredbama člana 1.10 ovog zakona, mandat ostaje upražen na način utvrđen u članu 9.9 ovog zakona.

(2) Ako mandat kandidata političke stranke ili koalicije prestane u skladu s odredbama člana 1.10 ovog zakona, mandat se dodjeljuje na način utvrđen u članu 9.10 ovog zakona.“

## **Član 11.**

Iza člana 19.7b dodaje se član 19.7c koji glasi:

### **„Član 19.7c**

(1) Kako bi se popunili mandati koji su prestali u skladu s članom 1.10 ovog zakona, pri raspodjeli mandata osigurava se minimalna zastupljenost od četiri člana iz svakog konstitutivnog naroda i jednog iz reda ostalih.

(2) Sljedeća pravila primjenjivat će se i ona derogiraju rješenja predviđena u čl. 9.9 i 9.10 ovog zakona svaki put kada bi primjena ovih članova svela zastupljenost jednog konstitutivnog naroda ispod minimuma određenog u članu 19.2 stav (3) ovog zakona:

a) Ako mandat izabranog nezavisnog kandidata prestane, u skladu s članom 10.8 ovog zakona, upražnjeno mjesto popunit će se iz političke stranke ili koalicije koja ima najveći količnik u istoj izbornoj jedinici i koja, u skladu s članom 9.8 stav (2) ovog zakona, na svojoj listi ima još kvalificiranih kandidata iz istog konstitutivnog naroda ili iz reda ostalih iz kojeg je bio i nezavisni kandidat kojem je prestao mandat.

1) Ako politička stranka ili koalicija nema dovoljno kvalificiranih kandidata na listi u istoj izbornoj jedinici da popuni mjesta koja su joj dodijeljena, mandat se prenosi na listu stranke ili koalicije koja je osvojila najveći broj glasova i koja na svojoj listi ima još takvih kandidata u bilo kojoj drugoj izbornoj jedinici u skladu s članom 9.8 stav (2) ovog zakona.

b) Ako mandat izabranog kandidata političke stranke ili koalicije prestane, mandat se dodjeljuje sljedećem kandidatu s liste iste izborne jedinice koji pripada istom konstitutivnom narodu kao i prvobitni kandidat, u skladu s članom 9.8 stav (2) ovog zakona.

1) U slučaju da nema preostalih kandidata na listi iste izborne jedinice koji pripadaju istom konstitutivnom narodu, mandat se dodjeljuje listi iste političke stranke ili koalicije u drugoj izbornoj jedinici koja je osvojila najveći broj glasova, u skladu s članom 9.8 stav (2) ovog zakona.

2) Ako nema preostalih kandidata na listama bilo koje političke stranke ili koalicije, mandat se dodjeljuje političkoj stranci ili koaliciji iz iste izborne jedinice koja je osvojila najveći broj glasova i koja ima kvalificiranog kandidata koji pripada istom konstitutivnom narodu kao i prvobitni kandidat s njene liste, u skladu s članom 9.8 stav (2) ovog zakona.

3) Ako nema preostalih kandidata iz iste izborne jedinice koji pripadaju istom konstitutivnom narodu kao i prvobitni kandidat, mandat se dodjeljuje političkoj stranci ili koaliciji u bilo kojoj izbornoj jedinici, koja je osvojila najveći broj glasova i ima kvalificirane kandidate koji pripadaju tom konstitutivnom narodu, u skladu s članom 9.8 stav (2) ovog zakona.

c) Ako kompenzacijski mandat izabranog kandidata političke stranke ili koalicije prestane, mandat se dodjeljuje kandidatu sa iste liste kompenzacijskih mandata koji pripada istom konstitutivnom narodu, u skladu s članom 9.7 ovog zakona.

1) U slučaju da nema preostalih kvalificiranih kandidata koji pripadaju istom konstitutivnom narodu na istoj listi kompenzacijskih mandata, mandat se dodjeljuje stranci ili koaliciji koja je osvojila najveći broj glasova i koja ima kvalificiranog kandidata iz istog konstitutivnog naroda na svojoj listi kompenzacijskih mandata. Mandat se tada dodjeljuje u skladu s članom 9.7 ovog zakona.“

## **Član 12.**

Iza člana 19.7c dodaje se član 19.7d koji glasi:

### **„Član 19.7d**

Izuzetno od odredbi člana 13.7 ovog zakona, gradonačelnik Grada Mostara bira se indirektno u skladu sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine.“

## **Član 13.**

U Poglavlju 20. Prijelazne i završne odredbe u članu 20.16 A stav (2) mijenja se i glasi:

## „Član 20.16 A

(2) Broj delegata iz svakog konstitutivnog naroda i iz reda ostalih po kantonima, uzimajući u obzir posljednji popis stanovništva, raspoređuje se na sljedeći način:

- a) 17 delegata iz bošnjačkog naroda bira se iz zakonodavnih organa kantona tako što se iz Tuzlanskog biraju četiri delegata, iz Kantona Sarajevo četiri delegata, iz Zeničko-dobojskog tri delegata, iz Unsko-sanskog tri delegata, iz Hercegovačko-neretvanskog jedan delegat, iz Srednjobosanskog jedan delegat i iz Bosansko-podrinjskog jedan delegat;
- b) 17 delegata iz hrvatskog naroda bira se iz zakonodavnih organa kantona tako što se iz Hercegovačko-neretvanskog bira pet delegata, iz Srednjobosanskog četiri delegata, iz Zapadnohercegovačkog tri delegata, iz Kantona 10 dva delegata, iz Zeničko-dobojskog jedan delegat, iz Posavskog jedan delegat i iz Tuzlanskog jedan delegat.
- c) 17 delegata iz srpskog naroda bira se iz zakonodavnih organa kantona tako što se iz Kantona Sarajevo biraju četiri delegata, iz Kantona 10 tri delegata, iz Unsko-sanskog tri delegata, iz Tuzlanskog dva delegata, iz Hercegovačko-neretvanskog dva delegata, iz Zeničko-dobojskog dva delegata i iz Srednjobosanskog jedan delegat.
- d) 7 delegata iz reda ostalih bira se iz zakonodavnih organa kantona tako što se iz Kantona Sarajevo biraju tri delegata, iz Tuzlanskog dva delegata, iz Zeničko-dobojskog jedan delegat i iz Unsko-sanskog jedan delegat.“

## Član 14.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku BiH“.

Predsjedavajući Predstavničkog doma  
Parlamentarne skupštine BiH

---

Predsjedavajući Doma naroda  
Parlamentarne skupštine BiH

---



## O b r a z l o ž e n j e

### I. USTAVNI OSNOV ZA USVAJANJE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine sadržana je u odredbama člana IV. 4. a) Ustava Bosne i Hercegovine, prema kojem je Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine nadležna za „donošenje zakona koji su potrebni za provođenje odluka Predsjedništva ili za izvršenje funkcija Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine prema ovom ustavu“.

### II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Razlozi za donošenje ovog zakona ogledaju se u provođenju Odluke Ustavnog suda BiH, broj 23/14, od 1.12.2016., kao i zadovoljavanje općeg principa demokratije da jedan narod drugom narodu ne bira predstavnike. Prema općem principu demokratije, pravo na demokratsko odlučivanje ostvaruje se legitimnim političkim predstavljanjem koje mora biti utemeljeno na demokratskom izboru onih koje predstavlja i čije interese zastupa. U tom smislu veza između onih koje predstavlja i njihovih političkih predstavnika na svim administrativno-političkim nivoima je ta koja omogućava legitimitet predstavnicima zajednice. Dakle, samo legitimitet predstavljanja stvara osnov za stvarno učešće i odlučivanje.

Ovim zakonom rješava se na jedan pravedan način izbor članova Predsjedništva BiH, tako da se na teritoriji Federacije BiH formiraju ad hoc izborna područja i njihov sastav isključivo proizlazi iz popisa stanovništva 2013. godine, a da se pri tome ne mijenja dosadašnji način izbora srpskog člana Predsjedništva BiH, a u potpunosti se osigurava legalan i legitiman izbor bošnjačkog, odnosno hrvatskog člana Predsjedništva BiH.

Predloženim izmjenama i dopunama u potpunosti se provodi Odluka Ustavnog suda BiH, broj 23/14, na način da se osigurava da Dom naroda Parlamenta FBiH bude dom legitimnih i legalnih predstavnika naroda.

Jednostavnim matematičkim metodama i operacijama u skladu s popisom stanovništva iz 2013. godine za FBiH došlo se do izračuna broja delegata po kantonima, a službeni rezultati popisa su sljedeći:

	<b>Kantoni</b>	<b>Bošnjaci</b>	<b>Hrvati</b>	<b>Srbi</b>	<b>Ostali</b>
1	Unsko-sanski	246.012	5.073	8.452	11.539
2	Posavski	8.252	33.600	831	459
3	Tuzlanski	392.356	23.592	7.058	17.815
4	Zeničko-dobojski	299.452	43.819	5.543	12.808
5	Bosansko-podrinjski	22.313	24	885	426
6	Srednjobosanski	146.652	97.629	3.043	5.240
7	Hercegovačko-neretvanski	92.005	118.297	6.432	3.054
8	Zapadnohercegovački	718	93.725	101	124
9	Kanton Sarajevo	346.575	17.520	13.300	28.075
10	Kanton 10	8.037	64.604	10.905	298
	<b>Ukupno:</b>	<b>1.562.372</b>	<b>497.883</b>	<b>56.550</b>	<b>79.838</b>

Razlozi za donošenje ovog zakona, također predstavljaju usklađivanje s Odlukom Ustavnog suda BiH, broj 9/09, od 26. novembra 2010. godine, kojom je Ustavni sud Bosne i Hercegovine utvrdio da član 19.2 st. 1. i 3. i član 19.4 stav 1. Izbornog zakona zbog kojeg različit broj birača u izbornim jedinicama koji se zasniva na bivšim gradskim područjima u Mostaru krši član 25. b) Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima. Tako je Ustavni sud utvrdio da broj glasača u izbornim jedinicama u gradskim područjima Grada Mostara varira za čak 400%, a da pri tome svaka izborna jedinica bira jednak broj vijećnika u Gradsko vijeće. To znači da je vrijednost glasa, naprimjer, u dosadašnjoj Izornoj jedinici Mostar Jugoistok četiri puta veća od vrijednosti glasa u dosadašnjoj Izornoj jedinici Mostar Jugozapad. Ustavni sud utvrdio je da odredbe člana 19.2 stav 1. i člana 19.4 st. od 2. do 8. krše član II./4. Ustava BiH u vezi s članom 25. b) Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima.

S obzirom na to da Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine u ostavljenom roku nije izvršila navedenu odluku, Ustavni sud BiH donio je Rješenje u predmetu broj U 9/09, od 18. januara 2012. godine, kojim je utvrdio da odredbe člana 19.2 st. 1. i 2. i člana 19.4 st. od 2. do 8. Izbornog zakona Bosne i Hercegovine prestaju važiti narednog dana od dana objavljivanja ove odluke u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine“.

### **III. PRINCIPI NA KOJIMA JE PRIJEDLOG ZAKONA ZASNOVAN**

Prijedlog zakona zasniva se na principima ustavnosti, zakonitosti, ravnopravnosti i apsolutne nediskriminacije.

Ovako definiranim Prijedlogom izmjena i dopuna Izbornog zakona BiH provode se odluke Ustavnog suda BiH, broj U 23/14 i U 9/09.

### **IV. OBRAZLOŽENJE PREDLOŽENIH RJEŠENJA**

**Članom 1.** uređuje se izbor članova Predsjedništva BiH na način da se zadovoljava osnovni princip demokratije legitimnog predstavljanja naroda, utvrđuju se ad hoc izborna područja A, B i C u FBiH za izbor jednog Hrvata i jednog Bošnjaka za člana Predsjedništva BiH, dok izbor jednog Srbina za člana Predsjedništva BiH ostaje nepromijenjen.

**Članom 2.** u cijelosti se provodi Odluka Ustavnog suda BiH, broj U 23/14, na način da se rečenica „Svakom konstitutivnom narodu daje se jedno mjesto u svakom kantonu“ briše.

**Članom 3.** u cijelosti se provodi Odluka Ustavnog suda BiH, broj U 9/09, na način da se propisuje sastav Gradskog vijeća Grada Mostara koje biraju birači upisani u Centralni birački spisak za glasanje i da se određeni broj vijećnika bira iz višečlanih izbornih jedinica prema formuli proporcionalne zastupljenosti. Također, predloženim zakonom uvode se kompenzacijski mandati koji se dodjeljuju s područja Grada Mostara kao cjeline.

**Članom 4.** propisuje se raspodjela mandata u višečlanim izbornim jedinicama, postotak izbora kompenzacijskih mandata i broj višečlanih izbornih jedinica. Također se utvrđuje način raspodjele mandata za izbornu jedinicu.

**Članom 5.** propisuje se broj neposredno izabranih članova Gradskog vijeća i broj kompenzacijskih mandata i maksimalan broj članova Gradskog vijeća iz konstitutivnih naroda i iz reda ostalih.

**Članom 6.** propisuje se način kandidiranja za izbore u izornoj jedinici.

**Članom 7.** propisuje se način raspodjele mandata u skladu s formulom iz člana 9.5 Izbornog zakona BiH.

**Članom 8.** propisuje se način dodjele kompenzacijskih mandata.

**Članom 9.** regulira se način dodjele mandata žrijebanjem ako kandidati dobiju identične količnike prilikom raspodjele redovnih i kompenzacijskih mandata.

**Članom 10.** propisuju se slučajevi prestanka mandata nezavisnog kandidata i slučajevi prestanka mandata političke stranke ili koalicije i način dodjele zamjenskog mandata.

**Članom 11.** propisuje se osiguranje minimalne zastupljenosti konstitutivnih naroda i ostalih.

**Članom 12.** propisuje se način izbora gradonačelnika.

**Članom 13.** regulira se broj delegata iz svakog konstitutivnog naroda i iz reda ostalih po kantonima, te se u potpunosti primjenjuje Odluka Ustavnog suda BiH, broj U 23/14, uzimajući u obzir posljednji popis stanovništva.

**Članom 14.** propisuje se stupanje na snagu Zakona.

## **V. FINANSIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA PROVOĐENJE ZAKONA**

Za provođenje ovog zakona nisu potrebna dodatna finansijska sredstva.

## **Pregled odredbi Izbornog zakona BiH koje se mijenjaju i dopunjuju**

### **Članak 8.1**

(1) Članove Predsjedništva Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Predsjedništvo BiH) koji se neposredno biraju s teritorija Federacije Bosne i Hercegovine - jednog Bošnjaka i jednog Hrvata - biraju birači upisani u Središnji birački popis za glasovanje u Federaciji Bosne i Hercegovine. Birač upisan u Središnji birački popis za glasovanje u Federaciji Bosne i Hercegovine može glasovati ili za Bošnjaka ili za Hrvata, ali ne za oba. Izabran je bošnjački i hrvatski kandidat koji dobije najveći broj glasova između kandidata iz istog konstitutivnog naroda.

(2) Člana Predsjedništva BiH koji se neposredno bira s teritorije Republike Srpske - jednog Srbina - biraju birači upisani u Središnji birački popis za glasovanje u Republici Srpskoj. Izabran je kandidat koji dobije najveći broj glasova.

(3) Mandat članova Predsjedništva BiH traje četiri godine.

### **Članak 10.12**

(1) Broj izaslanika iz svakog konstitutivnog naroda i iz reda ostalih koji se biraju u Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine iz zakonodavnog tijela svakog kantona razmejan je broju stanovnika kantona prema posljednjem popisu. Središnje izborno povjerenstvo BiH određuje, nakon svakog popisa, broj izaslanika koji se biraju iz svakog konstitutivnog naroda i iz reda ostalih, a koji se biraju iz zakonodavnog tijela svakog kantona.

(2) Za svaki se kanton broj stanovnika iz svakog konstitutivnog naroda i iz reda ostalih dijeli s brojevima 1, 3, 5, 7 itd. sve dok je to potrebno za raspodjelu. Brojevi koji se dobiju kao ishod ovih dijeljenja su količnici svakog konstitutivnog naroda i ostalih u svakom kantonu. Svi količnici konstitutivnih naroda redaju se zasebno po veličini, tako što se najveći količnik svakog konstitutivnog naroda i iz reda ostalih stavlja na prvo mjesto. Svakom konstitutivnom narodu daje se jedno mjesto u svakom kantonu. Najveći količnik za svaki konstitutivni narod u svakom kantonu briše se s liste količnika tog konstitutivnog naroda. Preostala se mjesta daju konstitutivnim narodima i ostalima, jedno po jedno, od najvećeg k najmanjem prema preostalim količnicima na listi.

## **POGLAVLJE 19 GRAD MOSTAR**

### **\*Članak 19.2**

(1) U sastav Gradskog vijeća ulazi 35 članova. Vijećnici u Gradskom vijeću biraju se u gradskoj izbornoj jedinici i izbornim jedinicama gradskoga područja, na način utvrđen u članku 19.4 ovoga Zakona.

(2) Gradska izborna jedinica, u smislu stavka (1) ovoga članka, obuhvaća cijelo područje Grada definirano u članku 5. Statuta Grada Mostara.

(3) Izborne jedinice gradskog područja, u smislu stavka (1) ovoga članka, bivše su gradske općine kako je to definirano u članku 7. i 15. Statuta Grada Mostara.

**\* Rješenjem Ustavnog suda BiH objavljenom u Službenom glasniku BiH broj:15/12 od 27.02.2012. godine odredbe članka 19. stavak (1) i (3) Izbornoga zakona BiH prestale su da važe od 28.02.2012.godine.**

### **Članak 19.3**

Grad Mostar ima jedno izborno povjerenstvo uspostavljeno sukladno odredbama ovoga Zakona, u dijelu koji se odnosi na općinska izborna povjerenstva.

### **\* Članak 19.4**

- (1) Iz gradske izborne jedinice bira se 17 vijećnika. Najmanje četiri vijećnika iz svakog konstitutivnog naroda i jedan vijećnik iz reda ostalih se bira iz gradske izborne jedinice.
- (2) Tri se vijećnika biraju iz svake od šest izbornih jedinica gradskoga područja.
- (3) Izborna jedinica gradskoga područja 1 sastoji se od bivše gradske općine Mostar Sjever.
- (4) Izborna jedinica gradskoga područja 2 sastoji se od bivše gradske općine Mostar Stari grad.
- (5) Izborna jedinica gradskoga područja 3 sastoji se od bivše gradske općine Mostar Jugoistok.
- (6) Izborna jedinica gradskoga područja 4 sastoji se od bivše gradske općine Mostar Jug.
- (7) Izborna jedinica gradskoga područja 5 sastoji se od bivše gradske općine Mostar Jugozapad.
- (8) Izborna jedinica gradskoga područja 6 sastoji se od bivše gradske općine Mostar Zapad.
- (9) Nijedan konstitutivni narod niti skupina ostalih ne mogu imati više od 15 svojih predstavnika u Gradskom vijeću.

**\* Rješenjem Ustavnog suda BiH objavljenom u Službenom glasniku BiH broj:15/12 od 27.02.2012.godine odredbe članka 19. stavak (2) do (8) Izbornoga zakona BiH prestale su da važe od 28.02.2012.godine.**

### **Članak 19.5**

(1) Prvo se dodjeljuju mandati koji se popunjavaju iz gradske izborne jedinice, prema formuli utvrđenoj u članku 9.5 stavak (1) ovoga Zakona. Ako dodjela mandata iz gradske izborne jedinice ne omogućuje minimalnu zastupljenost bilo kojeg od konstitutivnih naroda i/ili iz reda ostalih na način utvrđen sukladno članku 19.4 stavak (1) ovoga Zakona, primjenjivat će se sljedeća metoda:

a) Jedan ili više posljednjih mandata koji će se dodjeljivati iz gradske izborne jedinice potreban za ispunjenje kvota bilo kojega od konstitutivnih naroda odnosno iz reda ostalih dodjeljuje se jednom ili više kandidata iz odgovarajućega konstitutivnog naroda i/ili iz reda ostalih koji je, tj. koji su dobili najveći broj glasova s liste političke stranke, s liste neovisnih kandidata ili s liste koalicije, kojima je mandat dodijeljen prema članku 9.5 stavak (1) ovoga Zakona. Ukoliko se mandat utvrđen prema formuli iz članka 9.5 stavak (1) ovoga Zakona dodijeli nezavisnom kandidatu, primjenjuje se točka b) ovoga članka.

b) Ako politička stranka, lista neovisnih kandidata ili koalicija kojima je mandat dodijeljen na način utvrđen člankom 9.5 stavak (1) ovoga Zakona ne posjeduje dovoljan broj odgovarajućih kandidata na listi za svoju gradsku izbornu jedinicu ili ako bi mandat, prema članku 9.5 ovoga Zakona, bio dan jednom ili više nezavisnih kandidata, mandat se prenosi:

1) na političku stranku ili stranke, listu ili liste neovisnih kandidata ili koaliciju ili koalicije koje imaju takve preostale kandidate na svojim listama ili

2) na neovisnog kandidata ili kandidate iz odgovarajućeg konstitutivnog naroda ili iz reda ostalih koji ima drugi po redu najveći količnik, kako je to utvrđeno člankom 9.5 ovoga Zakona.

c) Ako se nijedan kandidat iz jednog ili više konstitutivnih naroda ili iz reda ostalih ne nađe sukladno stavku a) i b) ovoga članka, mandat se prenosi na:

1) političku stranku, listu neovisnih kandidata ili listu koalicije koja raspolaže tim preostalim kandidatima na listi bilo koje druge izborne jedinice gradskoga područja nakon što su mjesta koja su popunjena iz ovih izbornih jedinica dodijeljena sukladno članku 19.6 ovoga zakona ili

2) na neovisnog kandidata ili kandidate iz odgovarajućeg konstitutivnog naroda ili iz reda ostalih koji su se kandidirali za bilo koju izbornu jedinicu gradskoga područja, a koji ima najveći količnik, kako je to utvrđeno člankom 9.5 ovoga Zakona.

(2) Članak 9.5 stavak (2) ovoga Zakona ne primjenjuje se kada se dodjeljuju mandati iz ovoga članka.

## **Članak 19.6**

(1) Mandati koji se popunjavaju iz izbornih jedinica gradskih područja potom se dodjeljuju prema formuli utvrđenoj u članku 9.5 ovoga Zakona. Mandati se dodjeljuju pojedinačno, počevši od najviše rangiranog kandidata u svakoj izornoj jedinici gradskoga područja i nastavlja se na sličan način kako bi se popunilo svako dostupno mjesto iz svake izborne jedinice gradskoga područja. Redosljed popune mandata dodijeljenih svakoj izornoj jedinici gradskoga područja za svaki od tri uzastopna koraka određuje se ždrijebom. Ždrijeb organizira Središnje izorno povjerenstvo BiH.

(2) Ukoliko bi dodjela mandata iz izborne jedinice gradskih područja vodila ka zastupljenosti jednoga konstitutivnog naroda i/ili iz reda ostalih iznad kvote utvrđene prema članku 19.4 stavak (4) ovoga Zakona, primjenjivat će se sljedeća metoda:

a) Mandat će biti preraspodijeljen kandidatu koji ne pripada danome konstitutivnom narodu i/ili redu ostalih koji je dobio najveći broj glasova na listi političke stranke, liste neovisnih kandidata ili koalicije kojima je mandat dodijeljen sukladno članku 9.5 stavak (1) ovoga

Zakona. U slučaju dodjeljivanja mandata prema formuli iz članka 9.5 stavak (1) ovoga Zakona nezavisnom kandidatu, primjenjivat će se točka b) ovoga članka.

b) Ako nema takvog kandidata ili u slučaju dodjeljivanja mandata prema formuli iz članka 9.5 stavak (1) ovoga Zakona nezavisnom kandidatu, mandat se prenosi u istu izbornu jedinicu gradskoga područja ili:

1) političkoj stranci, listi neovisnih kandidata ili koalicije koja ima kandidata koji ne pripada danome konstitutivnom narodu i/ili redu ostalih, a preostao je na listi ili

2) nezavisnom kandidatu ili kandidatima koji ne pripadaju danome konstitutivnom narodu i/ili redu ostalih i imaju najveći sljedeći količnik, kako je to utvrđeno u članku 9.5 ovoga Zakona.

c) Ako nema takvoga kandidata sukladno točki a) i b) ovoga članka, mandat se prenosi na:

1) političku stranku, listu neovisnih kandidata ili koalicije koja ima takvoga kandidata koji je preostao na listi iz bilo koje druge izborne jedinice gradskoga područja nakon što su mjesta popunjena iz te izborne jedinice gradskoga područja bila dodijeljena sukladno članku 19.6 ovoga Zakona;

ili

2) neovisnog kandidata iz odgovarajućega konstitutivnog naroda ili iz reda ostalih koji se kandidirao za bilo koju izbornu jedinicu gradskoga područja, a koji je dobio najveći količnik, kako je to utvrđeno u članku 9.5 ovoga Zakona.

#### **Članak 19.7**

Iznimno od odredaba članka 13.7 ovoga Zakona, gradonačelnik Grada Mostara bira se posredno sukladno Ustavu Federacije Bosne i Hercegovine

#### **Članak 20.16A**

(1) Do potpune provedbe Aneksa 7. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini raspodjela mjesta po konstitutivnom narodu, koja je obično uređena Poglavljem 10 Potpoglavlje B. ovoga Zakona, odvija se sukladno ovome članku.

(2) Do provedbe novoga popisa, za osnovu se koristi popis iz 1991. godine, tako da svaki kanton bira sljedeći broj izaslanika:

a) iz zakonodavnog tijela Kantona br. 1, Unsko-sanski kanton, bira se pet izaslanika, uključujući dva iz bošnjačkoga, jednog iz hrvatskoga i dva iz srpskoga naroda;

b) iz zakonodavnog tijela Kantona br. 2, Posavski kanton, biraju se tri izaslanika, uključujući jednog iz bošnjačkoga, jednog iz hrvatskoga i jednog iz srpskoga naroda;

c) iz zakonodavnog tijela Kantona br. 3, Tuzlanski kanton, bira se osam izaslanika, uključujući tri iz bošnjačkoga, jednog iz hrvatskoga, dva iz srpskoga naroda i dva iz reda ostalih;

d) iz zakonodavnog tijela Kantona br. 4, Zeničko-dobojski kanton, bira se osam izaslanika, uključujući tri iz bošnjačkoga, dva iz hrvatskoga, dva iz srpskoga naroda i jednog iz reda ostalih;

e) iz zakonodavnog tijela Kantona br. 5, Bosansko-podrinjski kanton-Goražde, biraju se tri izaslanika, uključujući jednog iz bošnjačkoga, jednog iz hrvatskoga i jednog iz srpskoga naroda;

f) iz zakonodavnog tijela Kantona br. 6, Srednjobosanski kanton, bira se šest izaslanika, uključujući jednog iz bošnjačkoga, tri iz hrvatskoga, jednog iz srpskoga naroda i jednog iz reda ostalih;

g) iz zakonodavnog tijela Kantona br. 7, Hercegovačko-neretvanski kanton, bira se šest izaslanika, uključujući jednog iz bošnjačkoga, tri iz hrvatskoga, jednog iz srpskoga naroda i jednoga iz reda ostalih;

h) iz zakonodavnog tijela Kantona br. 8, Zapadnohercegovački kanton, biraju se četiri izaslanika, uključujući jednog iz bošnjačkoga, dva iz hrvatskoga i jednog iz srpskoga naroda;

i) iz zakonodavnog tijela Kantona br. 9, Kanton Sarajevo, bira se 11 izaslanika, uključujući tri iz bošnjačkoga, jednog iz hrvatskoga, pet iz srpskoga naroda i dva iz reda ostalih i

j) iz zakonodavnog tijela Kantona br. 10, Kanton 10, biraju se četiri izaslanika, uključujući jednog iz bošnjačkoga, dva iz hrvatskoga i jednog iz srpskoga naroda.



## Pregled odredbi Izbornog zakona BiH s izmjenama i dopunama koje se predlažu

### Članak 8.1.

(1) Članove Predsjedništva Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Predsjedništvo BiH) koji se neposredno biraju s teritorija Federacije Bosne i Hercegovine - jednog Bošnjaka i jednog Hrvata - biraju birači upisani u Središnji birački popis za glasovanje u Federaciji Bosne i Hercegovine. Birač upisan u Središnji birački popis za glasovanje u Federaciji Bosne i Hercegovine može glasovati ili za Bošnjaka ili za Hrvata, ali ne za oba.

(2) Za potrebe izbora članova Predsjedništva koji se neposredno biraju s teritorija Federacije Bosne i Hercegovine formiraju se tri ad hoc izborna područja: A, B i C.

U izbornu područje A se ubrajaju sve osnovne izborne jedinice u kojima prema podacima sa posljednjeg popisa stanovništva živi više od 2/3 bošnjačkog naroda. U izbornu područje B se ubrajaju sve osnovne izborne jedinice u kojima prema podacima sa posljednjeg popisa stanovništva živi više od 2/3 hrvatskog naroda. Sve ostale osnovne izborne jedinice se ubrajaju u izbornu područje C.

Do provedbe novog popisa utvrđuje se sastav izbornih ad hoc područja A, B i C na sljedeći način:

a) Izorno područje A sastoji se od osnovnih izbornih jedinica: Novi Grad Sarajevo, Novo Sarajevo, Centar Sarajevo, Stari Grad Sarajevo, Ilidža, Ilijaš, Vogošća, Hadžići, Trnovo (FBiH), Tuzla, Živinice, Srebrenik, Lukavac, Gradačac, Čelić, Banovići, Gračanica, Kladanj, Kalesija, Doboj-Istok, Teočak, Sapna, Zenica, Kakanj, Maglaj, Tešanj, Zavidovići, Visoko, Breza, Olovo, Doboj-Jug, Bihać, Sanski Most, Velika Kladuša, Cazin, Bosanska Krupa, Ključ, Bužim, Konjic, Jablanica, Bugojno, Donji Vakuf, Goražde, Pale (FBiH) i Foča (FBiH).

b) Izorno područje B sastoji se od osnovnih izbornih jedinica: Široki Brijeg, Ljubuški, Posušje, Grude, Livno, Tomislavgrad, Kupres, Čapljina, Čitluk, Prozor-Rama, Neum, Ravno, Orašje, Domaljevac-Šamac, Kreševo, Dobretići i Usora.

c) Izorno područje C sastoji se od osnovnih izbornih jedinica: Grad Mostar, Stolac, Travnik, Vitez, Jajce, Kiseljak, Novi Travnik, Busovača, Gornji Vakuf-Uskoplje, Fojnica, Odžak, Žepče, Vareš, Glamoč, Drvar, Bosansko Grahovo, Bosanski Petrovac i Distrikt Brčko-opcija FBiH.

(3) Za člana Predsjedništva BiH izabran je Bošnjak koji je osvojio najveći broj glasova među bošnjačkim kandidatima uz uvjet da je u području koje se sastoji od ad hoc izbornih područja A i C osvojio veći broj glasova nego u području koje se sastoji od ad hoc izbornih područja B i C. Ukoliko kandidat koji je osvojio najveći broj glasova ne zadovoljava navedeni uvjet, uzima se idući kandidat sa liste bošnjačkih kandidata po broju glasova i tako do kraja liste dok se ne pronađe kandidat koji zadovoljava uvjet. Ukoliko niti jedan bošnjački kandidat ne zadovoljava navedeni uvjet izabran je kandidat koji je osvojio najveći broj glasova.

(4) Za člana Predsjedništva BiH izabran je Hrvat koji je osvojio najveći broj glasova među hrvatskim kandidatima uz uvjet da je u području koje se sastoji od ad hoc izbornih područja B i C osvojio veći broj glasova nego u području koje se sastoji od ad hoc izbornih područja A i C. Ukoliko kandidat koji je osvojio najveći broj glasova ne zadovoljava navedeni uvjet, uzima se idući kandidat sa liste hrvatskih kandidata po broju glasova i tako do kraja liste dok se ne pronađe kandidat koji zadovoljava uvjet. Ukoliko niti jedan hrvatski kandidat

ne zadovoljava navedeni uvjet izabran je kandidat koji je osvojio najveći broj glasova.

(5) Člana Predsjedništva BiH koji se neposredno bira s teritorije Republike Srpske- jednog Srbina- biraju birači upisani u Središnji birački popis za glasovanje u Republici Srpskoj. Izabran je kandidat koji dobije najveći broj glasova.

(6) Mandat članova Predsjedništva BiH traje četiri godine.”

### **Članak 10.12. - (stavak 2)**

(2) Za svaki se kanton broj stanovnika iz svakog konstitutivnog naroda i iz reda ostalih dijeli s brojevima 1, 3, 5, 7 itd. sve dok je to potrebno za raspodjelu. Brojevi koji se dobiju kao ishod ovih dijeljenja su količnici svakog konstitutivnog naroda i ostalih u svakom kantonu. Svi količnici konstitutivnih naroda redaju se zasebno po veličini, tako što se najveći količnik svakog konstitutivnog naroda i iz reda ostalih stavlja na prvo mjesto. Najveći količnik za svaki konstitutivni narod u svakom kantonu briše se s liste količnika tog konstitutivnog naroda. Preostala se mjesta daju konstitutivnim narodima i ostalima, jedno po jedno, od najvećeg k najmanjem prema preostalim količnicima na listi.

### **Članak 19.2**

(1) Gradsko vijeće Grada Mostara sastoji se od 35 vijećnika koje neposredno biraju birači koji su upisani u Središnji birački popis za glasovanje na teritoriji cijelog područja Grada Mostara.

(2) Određeni broj vijećnika bira se iz višečlanih izbornih jedinica prema formuli proporcionalne zastupljenosti, iz članka 9.5 ovog Zakona. Kompenzacijski mandati dodjeljuju se sa teritorije cijelog područja Grada Mostara kao cjeline, u skladu sa člankom 9.6 ovog Zakona.

(3) Najmanje četiri člana svakog konstitutivnog naroda i jedan pripadnik ostalih bit će zastupljeno u Gradskom vijeću.

(4) Birač ima jedan glasački listić za mandate proporcionalne zastupljenosti u višečlanim izbornim jedinicama za koje je birač upisan u Središnji birački popis. Ovaj glasački listić uzima se u obzir i za raspodjelu kompenzacijskih mandata u skladu sa članom 10.5 ovog Zakona.

### **Članak 19.3a**

(1) Od 35 mandata za Gradsko vijeće Grada Mostara, između 23% i 27% su kompenzacijski mandati. Preostali mandati raspodjeljuju se u višečlanim izbornim jedinicama.

(2) Broj višečlanih izbornih jedinica je pet.

- 1) Prvu izbornu jedinicu čini Gradsko područje I i sastoji se od teritorija bivših gradskih područja Jugozapad, Stari Grad i Središnje zone;
- 2) Drugu izbornu jedinicu čini Gradsko područje II kojeg čini teritorij bivšeg Gradskog područja Zapad;
- 3) Treću izbornu jedinicu čini Gradsko područje III kojeg čini teritorij bivšeg Gradskog područja Jug;
- 4) Četvrtu izbornu jedinicu čini Gradsko područje IV kojeg čini teritorij bivšeg Gradskog područja Jugoistok;

- 5) Petu izbornu jedinicu čini Gradsko područje V kojeg čini teritorij bivšeg Gradskog područja Sjever.
- (3) Broj mandata za izbornu jedinicu utvrđuje se na sljedeći način: broj birača upisanih u Središnji birački popis za Gradsko vijeće Grada Mostara, koji je utvrdila Središnje izborno povjerenstvo BiH, dijeli se s ukupnim brojem mandata koji se raspodjeljuju u izbornim jedinicama. Kako bi se utvrdio broj mandata koji pripadaju jednoj izornoj jedinici, dijeli se broj birača upisanih u Središnji birački popis za tu izbornu jedinicu sa količnikom koji je dobiven u prethodnoj podjeli. Mandati koji se ne mogu raspodijeliti na osnovu cijelih brojeva, raspodjeljuju se izbornim jedinicama na osnovu najvećeg decimalnog ostatka.

#### **Članak 19.4**

- (1) Od 35 članova Gradskog vijeća, koje neposredno biraju birači upisani u Središnji birački popis, 26 se bira iz pet višečlanih izbornih jedinica iz članka 19.3, a devet su kompenzacijski mandati izabrani s teritorije Grada Mostara kao cjeline.
- (2) Ovi mandati se raspodjeljuju u skladu s člancima 9.5 do 9.8 ovog Zakona.
- (3) Dvadeset šest mandata iz višečlanih izbornih jedinica za Gradsko vijeće Grada Mostara raspodjeljuje se na sljedeći način:
- Prva izborna jedinica bira 14 članova;
  - Druga izborna jedinica bira pet članova;
  - Treća izborna jedinica bira dva člana;
  - Četvrta izborna jedinica bira dva člana;
  - Peta izborna jedinica bira tri člana Gradskog vijeća Grada Mostara.
- (4) Nijedan od konstitutivnih naroda, niti iz grupe ostalih, ne mogu imati više od 15 svojih predstavnika u Gradskom vijeću.

#### **Članak 19.5**

- (1) Političke stranke, koalicije i nezavisni kandidati koji su ovjereni u skladu sa odredbama ovog Zakona, mogu se kandidirati za izbore u izornoj jedinici.
- (2) Svaki nezavisni kandidat za mandat u izornoj jedinici kandidira se na jednoj kandidatskoj listi.

#### **Članak 19.6**

U svakoj višečlanoj izornoj jedinici mandati se raspodjeljuju prema formuli iz članka 9.5 ovog Zakona.

#### **Članak 19.7**

- (1) Kompenzacijski mandati dodjeljuju se prema formuli iz članka 9.6 ovog Zakona.

(2) Kompenzacijski mandat, koji je osvojila politička stranka ili koalicija, u skladu sa člankom 10.5 ovog Zakona, raspodjeljuje se jedan po jedan neizabranim kandidatima na kandidatskoj listi političke stranke ili koalicije za kompenzacijske mandate, počevši od vrha liste, sve dok se svi mandati ne raspodijele ili dok se lista ne iscrpi.

(3) Ukoliko svaki od konstitutivnih naroda ne osvoji minimalan broj od četiri mandata, ili ne bude izabran makar jedan vijećnik iz reda ostalih, naknadni kompenzacijski mandat se dodjeljuje kandidatu relevantnog naroda ili ostalih sa kompenzacijske liste političke stranke ili koalicije koja je osvojila najveći broj glasova i koja na listi ima još kvalificiranih kandidata iz reda relevantnog konstitutivnog naroda ili ostalih.

(4) Ukoliko politička stranka ili koalicija na svojoj kompenzacijskoj listi nema dovoljno kvalificiranih kandidata iz reda relevantnog konstitutivnog naroda ili ostalih da popuni mjesta koja su joj dodijeljena, mandat se prenosi na listu stranke ili koalicije koja je osvojila najveći broj glasova i koja ima još takvih kandidata na svojoj kompenzacijskoj listi. Ukoliko na bilo kojoj kompenzacijskoj listi nema kandidata iz reda relevantnog konstitutivnog naroda ili ostalih, mjesto se prenosi na listu stranke ili koalicije koja je osvojila najveći broj glasova i koja ima još takvih kandidata na drugoj listi, u skladu sa člankom 9.8 stavak (2) ovog Zakona.

#### **Članak 19.7a**

(1) Ako se prilikom raspodjele u skladu sa člancima 10.4, 10.5 i 10.6 ovog Zakona dobiju identični količnici, mandat se dodjeljuje ždrijebom.

(2) Mandati koje lista dobije raspodjeljuju se među kandidatima sa liste na način utvrđen u članku 9.8 stavak (2) ovog Zakona.

(3) Ako politička stranka ili koalicija nema na listi dovoljno kandidata da popuni mjesta koja su joj dodijeljena, mandati se prenose na kandidatske liste te političke stranke ili koalicije u drugoj izbornoj jedinici, u skladu sa postupkom iz članka 9.7 ovog Zakona.

#### **Članak 19.7b**

(1) Ako mandat izabranog nezavisnog kandidata prestane u skladu s odredbama članka 1.10 ovog Zakona, mandat ostaje upražnjen na način utvrđen u članu 9.9 ovog Zakona.

(2) Ako mandat kandidata političke stranke ili koalicije prestane u skladu s odredbama članka 1.10 ovog Zakona, mandat se dodjeljuje na način utvrđen u članku 9.10 ovog Zakona.

### Članak 19.7c

- (1) Pri raspodjeli mandata kako bi se popunili mandati koji su prestali u skladu s člankom 1.10 ovog Zakona, osigurava se minimalna zastupljenost od četiri člana iz reda svakog konstitutivnog naroda i jednog iz reda ostalih.
- (2) Sljedeća pravila primjenjivat će se i ista derogiraju rješenja predviđena u članovima 9.9 i 9.10 ovog Zakona svaki put kada bi primjena ovih članaka svela zastupljenost jednog konstitutivnog naroda ispod minimuma određenog u članku 19.2 stavak (3) ovog Zakona:
  - a) Ako mandat izabranog nezavisnog kandidata prestane, u skladu sa člankom 10.8 ovog Zakona, upražnjeno mjesto popunit će se iz reda političke stranke ili koalicije koja ima najveći količnik u istoj izbornoj jedinici i koja, u skladu s člankom 9.8 stavak (2) ovog Zakona na svojoj listi ima još kvalificiranih kandidata iz reda istog konstitutivnog naroda ili ostalih iz kojeg je bio i nezavisni kandidat kojem je prestao mandat.
    - 1.) Ukoliko politička stranka ili koalicija nema dovoljno kvalificiranih kandidata na listi u istoj izbornoj jedinici da popuni mjesta koja su joj dodijeljena, mandat se prenosi na listu stranke ili koalicije koja je osvojila najveći broj glasova i koja na svojoj listi ima još takvih kandidata u bilo kojoj drugoj izbornoj jedinici u skladu s člankom 9.8 stavak (2) ovog Zakona.
      - b) Ako mandat izabranog kandidata političke stranke ili koalicije prestane, mandat se dodjeljuje sljedećem kandidatu sa liste iste izborne jedinice koji pripada istom konstitutivnom narodu kao i prvobitni kandidat, u skladu s člankom 9.8 stavak (2) ovog Zakona.
        - 1.) U slučaju da nema preostalih kandidata na listi iste izborne jedinice koji pripadaju istom konstitutivnom narodu, mandat se dodjeljuje listi iste političke stranke ili koalicije u drugoj izbornoj jedinici koja je osvojila najveći broj glasova, u skladu s člankom 9.8 stavak (2) ovog Zakona.
        - 2.) Ukoliko nema preostalih kandidata na listama bilo koje političke stranke ili koalicije, mandat se dodjeljuje političkoj stranci ili koaliciji iz iste izborne jedinice koja je osvojila najveći broj glasova i koja ima kvalificiranog kandidata koji pripada istom konstitutivnom narodu kao i prvobitni kandidat sa njene liste, u skladu s člankom 9.8 stavak (2) ovog Zakona.
        - 3.) Ukoliko nema preostalih kandidata iz iste izborne jedinice koji pripadaju istom konstitutivnom narodu kao i prvobitni kandidat, mandat se dodjeljuje političkoj stranci ili koaliciji u bilo kojoj izbornoj jedinici, koja je osvojila najveći broj glasova i ima kvalificirane kandidate koji pripadaju tom konstitutivnom narodu u skladu s člankom 9.8 stavak (2) ovog Zakona.
    - c) Ako kompenzacijski mandat izabranog kandidata političke stranke ili koalicije prestane, mandat se dodjeljuje kandidatu sa iste liste kompenzacijskih mandata koji pripada istom konstitutivnom narodu, u skladu s člankom 9.7 ovog Zakona.

- 1.) U slučaju da nema preostalih kvalificiranih kandidata koji pripadaju istom konstitutivnom narodu na istoj listi kompenzacijskih mandata, mandat se dodjeljuje stranci ili koaliciji koja je osvojila najveći broj glasova i koja ima kvalificiranog kandidata iz reda istog konstitutivnog naroda na svojoj listi kompenzacijskih mandata. Mandat se tada dodjeljuje u skladu s člankom 9.7 ovog Zakona.

#### **Članak 19.7d**

Izuzetno od odredaba članka 13.7 ovog Zakona, gradonačelnik Grada Mostara se bira indirektno u skladu sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine.

#### **Članak 20.16 A- stavak (2)**

(2) Broj izaslanika iz reda svakog konstitutivnog naroda i ostalih po županijama/kantonima uzimajući u obzir posljednji popis stanovništva raspoređuje se na sljedeći način:

- a) 17 izaslanika iz reda bošnjačkog naroda se bira iz zakonodavnih tijela županija/kantona na način da Tuzlanska bira četiri izaslanika, Sarajevska četiri izaslanika, Zeničko-dobojska tri izaslanika, Unsko-sanska tri izaslanika, Hercegovačko-neretvanska jednog izaslanika, Srednjobosanska jednog izaslanika i Bosansko-podrinjska jednog izaslanika.
- b) 17 izaslanika iz reda hrvatskog naroda se bira iz zakonodavnih tijela županija/kantona na način da Hercegovačko-neretvanska bira pet izaslanika, Srednjobosanska četiri izaslanika, Zapadnohercegovačka tri izaslanika, Herceg-bosanska dva izaslanika, Zeničko-dobojska jednog izaslanika, Posavska jednog izaslanika i Tuzlanska jednog izaslanika.
- c) 17 izaslanika iz reda srpskog naroda se bira iz zakonodavnih tijela županija/kantona na način da Sarajevska bira četiri izaslanika, Herceg-bosanska tri izaslanika, Unsko-sanska tri izaslanika, Tuzlanska dva izaslanika, Hercegovačko-neretvanska dva izaslanika, Zeničko-dobojska dva izaslanika i Srednjobosanska jednog izaslanika.
- d) 7 izaslanika iz reda ostalih se bira iz zakonodavnih tijela županija/kantona na način da Sarajevska bira tri izaslanika, Tuzlanska dva izaslanika, Zeničko-dobojska jednog izaslanika i Unsko-sanska jednog izaslanika.“.